



Bl revizor

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2020. GODINU
KOMPANIJE »BOKSIT« A.D. MILIĆI**

Banja Luka, mart 2021.

SADRŽAJ

	Strana
➤ IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	1
➤ BILANS STANJE.....	4
➤ BILANS USPJEHA.....	7
➤ BILANS TOKOVA GOTOVINE.....	10
➤ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....	12
➤ NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....	14-40

SKUPŠTINI DRUŠTVA I UPRAVNOM ODBORU
KOMPANIJA »BOKSIT« A.D. MILIĆI

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Kompanije »Boksit« a.d. Milići (u daljem tekstu, „Kompanija“) koji obuhvataju Bilans stanja, sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine, Bilans uspjeha, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije Kompanije na dan 31. decembar 2020. godine, i njene finansijske uspješnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izvještavanja

Osnov za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovjen *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Kompaniju u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna pitanja revizije

Ključna revizorska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosudivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cijelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja, u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Kompanije da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Kompaniju ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja kompanije.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da steknemo razumno uvjeravanje o tome da finansijski izvještaji, kao cjelina, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške i da izdamo revizijski izvještaj, koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje predstavlja visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija, koju izvršimo u skladu s Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu nastati kao posljedica kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni pojedinačno ili zajedno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije, u skladu s Međunarodnim standardima revizije, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam, tokom revizije. Isto tako, mi:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed kriminalne radnje ili greške; osmišljavamo i izvršavamo revizijske postupke koji odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i adekvatni da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaznje interne kontrole.
- Razmatramo interne kontrole koje su relevantne za reviziju, radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su adekvatni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Kompanije.
- Ocjenjujemo adekvatnost primijenjenih računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.
- Donosimo zaključke o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Kompanije da nastavi poslovanje u skladu s načelom stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Kompanija prestane da posluje u skladu s načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na način da se postigne fer prezentacija

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije, i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke u sistemu internih kontrola koji smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštена licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji čiji je rezultat rada ovaj izvještaj je Mile Balotić.

Ovlašćeni revizor

Mile Balotić

Banja Luka, 24.03.2021.g.



Ovlašćeno lice
Prof.dr Novak Kondić

Novak Kondić

BILANS STANJA

Izveštaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2020.g.

-iznos u konvertibilnim markama

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa predhodne godine(početno stanje)
			Bruto	Isprawka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA A. STALNA IMO (002+008+015+021+030)	001	119,137,044	52,280,448	66,856,596	73,052,804
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	52,670	52,670	0	0
010 dio 019	1.Ulaganje u razvoj	003				
011, dio 019	2.Konce,patei,licen i osta pra	004				
012, dio 019	3.Goodwil	005				
014, dio 019	4.Ostala nematerijalna sredstva	006	52,670	52,670	0	0
015, 016 i dio 019	6.Avan i nema. sredst u pripr.	007				
02	II NERETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	99,248,426	39,237,553	60,010,873	65,354,654
020, dio 029	1.Zemljište	009	5,486,494		5,486,494	5,572,578
021, dio 029	2.Građevinski objekti	010	38,324,216	10,984,447	27,339,769	29,757,057
022, dio 029	3.Postrojenja i oprema	011	47,822,266	26,659,194	21,163,072	23,901,259
023, dio 029	4.Investicione nekretnine	012	7,615,450	1,593,912	6,021,538	6,123,760
024, dio 029	5.Uлага na tuđ nekr, post i op	013	0		0	0
027,028, dio 029	6.Avansi i nekret, postr, opre i investicione nekr u pripremi	014				
03	III BILOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULT (016 do 020)	015	13,705,113	12,990,225	714,888	1,567,315
030, dio 039	1.Šume	016				
031, dio 039	2.Višegodišnji zasadi	017	996	996	0	0
032, dio 039	3.Osnovno stado	018	13,704,117	12,989,229	714,888	1,567,315
033, dio 039	4.Sredstva kulture	019				
037,038 i dio 039	5 Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
04	IV DUGOR FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	6,130,835	0	6,130,835	6,130,835
040 dio 049	1.Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	5,479,015		5,479,015	5,479,015
041 dio 049	2.Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	651,820		651,820	651,820
042 dio 049	3.Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024			0	0
043 dio 049	4.Dugoročni krediti u zemlji	025				
044 dio 049	5.Dugoročni krediti u inos	026				
045 dio 049	6.Finans sredsa raspol za pro	027				
046 dio 049	7.Fi sre koj se drž do rok dos	028				
048 dio 049	8.Ostali dugoročni fin plas	029				
050	V ODLOŽ. PORE SRED	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032+039+061)	031	31,891,257	472,059	31,419,198	23,005,924
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SRED. I SRED OBUSTA POSLO NAMJ PROD (033 do 038)	032	20,090,462	354,495	19,735,967	14,775,607
100 do 109	1.Zalihe materijala	033	3,176,067		3,176,067	3,226,133
110 do 112	2.Zalihe nedove proiz, polupr i nedovrše usluga	034			0	

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2020.g. Akcionarskog društva »Boksite« Milići

120 do 129	3.Zalihe gotovih proizvoda	035	15,355,665		15,355,665	10,052,140
130 do 139	4.Zalihe robe	036	1,288,613	354,495	934,118	1,189,186
140 do 149	5.Stalna sred i sredstva obustagslova namje prodaji	037			0	
150 do 159	6.Dati avansi	038	270,117		270,117	308,148
	II KRATKOR POTRA PLASMANI I GOTOVINA (040+047+056+059+060)	039	11,800,795	117,564	11,683,231	8,230,317
20,21,22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	11,461,969	117,564	11,344,405	7,935,062
200 dio 209	a) Kupci - povez pravna lica	041				
201,202,203 dio 209	b) Kupci u zemlji	042	9,531,452	117,564	9,413,888	6,361,331
204 dio 209	v)Kupci iz inostranstva	043	762,889		762,889	1,039,890
208 dio 209	g)Sumlj i sporna potraživanja	044				
210 do 219	g) Potraži iz specif poslova	045				
220 do 229	d) Druga kratkor potraživanja	046	1,167,628		1,167,628	533,841
23	2.Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	0	0	0	0
230 dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231 dio 239	b)Kratkori krediti u zemlji	049				
232 dio 239	v) Kratkor krediti u inostra	050				
233, 234 dio 239	g) Dio dugoročnih finan plas dospi za na do godinu dana	051				
235 dio 239	d) Finan sreds po fer vrijed kroz bilans uspjeha na trgov	052				
236 dio 239	d) Finans sredstva ozn po fer vrijed kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkuplj sops akcije i otk sopi udjeli nam prodi ili ponii	054				
238 dio 239	ž) Ostali kratkori plasmani	055				
24	3.Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057+058)	056	64,379	0	64,379	119,826
240	a) Got ekviv - hart od vrijedi	057	0		0	0
241 do 249	b). Gotovina	058	64,379		64,379	119,826
270 do 279	4.Porez na dodatu vrijednost	059	3,778		3,778	0
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	270,669		270,669	175,429
288	III ODLOŽENA POR SREA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001+031)	062	151,028,301	52,752,507	98,275,794	96,058,728
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063	0	0	0	0
	D.POSLOVNA AKTIVA (062+063)	064	151,028,301	52,752,507	98,275,794	96,058,728
880 do 888	Đ. VANBILAN AKTIVA	065	0	0	0	0
	E. UKUPNA AKTIVA (064+065)	066	151,028,301	52,752,507	98,275,794	96,058,728

1	2	3	4	5
	PASIVA A.KAPITAL (102-109+110+111+115+116-117+118-123)	101	55,674,353	55,774,344
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	17,287,671	17,287,671
300	1.Akcijski kapital	103	17,287,671	17,287,671
302	2.Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3.Zadružni udjeli	105		
304	4.Ulozi	106		

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2020.g. Akcionarskog društva »Boksit« Milići

305	5.Državni kapital	107		
306	6.Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMJA I EMISIONI GUBITAK	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113+115)	112	2,402,250	2,402,250
322	1.Zakonske rezerve	113	2,402,250	2,402,250
323	2.Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330.331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116	16,006,453	16,300,220
332	VII NEREALIZO DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTV RASPOLOŽ ZA PRODAJU	117	0	0
333	VIII NEREALNI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTV RASPOL. ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	19,977,979	19,784,203
340 ili 342	1.Nerasporedeni dobitak ranijih godina	120	19,892,712	19,172,527
341 ili 343	2.Nerasporedeni dobitak tekuće godine/Ner.viških nad rash.tek.god.	121	85,267	611,676
344	3.Neto prihod od samost.djelat.	122	0	0
35	IX GUBITAK DO VISINE KAP (124+125)	123	0	0
350	1.Gubitak ranijih godina	124		
351	2.Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANI PIHODI (127 do 134)	126	0	0
400	1.Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2.Rezervisanja za troškove obnove pri bogatstava	128		
402	3.Rezervisanja zazadržane kaucije i depozite	129		
403	4.Rezervisanja za troškove restrukturiranja	130		
404	5.Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6.Odložene poreske obaveze	132		
408	7.Razgranični prihodi i primljene donacije	133		
409	Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	B. OBAVEZE (136+144)	135	42,601,441	40,284,384
41,osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	15,373,214	8,902,450
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obavez po emitovanim dugom hartija od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140	11,046,961	4,323,155
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	4,326,253	4,579,295
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijedi kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)	144	27,228,227	31,381,934
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	145	10,112,412	13,894,042
420 do 423	a)Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	3,949,103	8,730,849
424 i 425	b)Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	147	5,220,879	5,163,193
426	v)Kratko obaveze po fer vrijedi kroz bilans uspjeha	148		
429	g)Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	942,430	
43	2 Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	14,535,604	15,279,716
430	a)Primljeni avansi depoziti i kaucije	151	251,734	960,356
431	b)Dobavljači-povezana pravna lica	152		
432 i 433,434	v) Dobavljači u zemlji	153	12,390,168	11,833,799
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	1,893,702	2,485,561
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		

450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	1,791,717	1,506,467
460 do 469	5. Druge obaveze	158	308,838	305,839
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	294,294	206,840
48 osim 481	7 Obaveze za ostale poreze, dop i druge dažbine	160	185,362	189,030
481	8. Obaveze za poreze na dobit	161		
49.osim495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	162		
495	10.Odložene poreske obaveze	163		
890 do 898	G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	164	98,275,794	96,058,728
	D. VAN BILANSNA PASIVA	165		
	Đ. UKUPNA PASIVA (164+165)	166	98,275,794	96,058,728

B I L A N S U S P J E H A

Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 31.12.2020.g.

-iznos u konvertibilnim markama

Grupa računa, račun	POZICIJA	Ozn. za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Predhodna godina
1	2	3	4	5
	A.POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	44,165,189	58,446,839
60	I.Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	7,182,141	14,406,441
600	a) Prih.od prodaje robe povez.prav.licima	203		
601	b) Prihodi od prod.robe na domaćem tržištu	204	7,096,558	12,716,605
602	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	85,583	1,689,836
61	2.Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	30,560,931	42,663,087
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima.	207		
611,612,613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	27,139,486	38,154,817
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209	3,421,445	4,508,270
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210	151,443	402,441
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	5,303,526	749,206
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		1,044,650
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 i 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	967,148	1,270,314
	II-POSLOVNI RASHODI	216	44,288,593	62,103,777
	(217+218+219+222+223+226+227+228)			
500 do 502	1.Nabavna vrijednost prodate robe	217	6,900,429	14,906,064
510 do 513	2.Troškovi materijala	218	13,302,252	18,007,762
52	3.Troškovi zarada, nakn zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)	219	8,917,536	12,314,951
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknade zarada	220	7,675,350	11,194,232
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	1,242,186	1,120,719
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	2,806,835	4,167,922
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	6,520,400	5,824,628
540	a) Troškovi amortizacije	224	6,520,400	5,824,628
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	5,200,022	5,972,706
555	7. Troškovi poreza	227	633,256	888,394
556	8. Troškovi doprinosa	228	7,863	21,350
	B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)	229		
	V.POSLOVNI GUBITAK (216-201)	230	123,404	3,656,938
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	231	606,868	597,208
	I FINANSIJSKI PRIHODI (232 DO 237)			

660	1.Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2 Prihodi od kamata	233	107	93,455
662	3.Pozitivne kursne razlike	234	2,842	14,915
663	4.Prihodi od efekata valutne klauzule	235	0	0
664	5.Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6.Ostali finansijski prihodi	237	603,919	488,838
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	882,052	752,751
560	1. Finansijski rashodi po odnosu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	875,815	716,840
562	3.Negativne kursne razlike	241	6,237	34,551
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243		1,360
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (231-238-230)	244		
	D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) ili (238-229-231)	245	398,588	3,812,481
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	862,134	1,046,683
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247	265,128	118,026
671	2.Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4.Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5.Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251		521,600
675	6.Dobici po osnovu prodaje materijala	252	1,392	
676	7. Viškovi izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	22,758	16,196
677	8.Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	572,856	390,861
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	378,279	582,503
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja oi opreme	258	181,542	269,034
571	2.Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja inverz nekretnina	259		
572	3.Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4.Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7.Manjkovi izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	86,055	109,017
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265		
578	9.Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti	266	16,815	5,536
579	10. Rashodi po osn rashodo zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	93,867	198,916
	Ž.DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)	268	483,855	464,180
	Z.GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)	269		
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAD. VRIJE IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐ. VRIJED. IMO (271 do 279)	270	0	3,959,977
680	1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja	271		
681	2.Prihodi od uskladivanja vrijednosti nekretnina, postro i opreme	272		3,959,977
682	3.Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkor finan plasmana	277		

687	8.Prihodi od uskladivanja vrijednosti kamata	278		
689	9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLANJA VRIJ IMOV (281 do 289)	280	0	0
580	1. Obezvredenje nematerijalnih ulaganja	281		
581	2 Obezvredenje nekretnine, postrojenja i opreme	282		
582	3.Obezvredenje investici nekretnina za koje se obrač amortizacija	283		
583	4.Obezvredenje bioloških sredstava za koje se obrač amortizacija	284		
584	5. Obezvredenje finan plasmana i finansredstava raspo za prodaju	285		
585	6. Obezvredenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvredenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezbedenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvredenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)	290	0	3,959,977
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLA IMOVINE (280-270)	291		
690 i 691	L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	292		
590 i 591	LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	293		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPORE	294	85,267	611,676
	1.Dobitak prije opore (244+268+290+292-293-245-269-291)	295		
	2.Gubitak prije opore (245+269+291+293-292-244-268-290)			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZI NA DOBIT	296		
	1.Poreski rashodi perioda	297		
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	298		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda			
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA	299	85,267	611,676
	1.Neto dobitak tekuće godine (294-295-296-297+298)	300		
	2.Neto gubitak tekuće godine (295-294+296+297-298)	301	45,634,191	64,050,707
	UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+292)	302	45,548,924	63,439,031
	UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+293)			
723	O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijedena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	467	766
	Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na kraju mjeseca	309	459	770
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK (299 ili 300)	400	85,267	611,676
	I DOBICI UTVRDENI DIREKTNO U KAPITALU(402 do 407)	401		
	1. Dob. po osn.smanj. rev.reze. na sta.sr.osim po os HOV	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrij. HOV raspol.za prod.	403		
	3. Dobici po osnovu prevodenja fin.izv.inostr.poslov.	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od riz.got.tok.	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRD. DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijedn. HOV ras.za p	409		
	2. Gubici po osnovu prevodenja finansijskih izv.	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od riz.got.tok.	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B. OST DOBICI ILI GUBICI U PER. (401-408)ili (408-401)	414		

	V.POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNO NA OSTALE D I G	415		
	G. NETO REZ.PO OSNOVU OSTALIH D i G	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBR.PERI.- UKUPAN NETO DOBITAK U OBR.PER.(400+-416)	I 417	85,267	611,676
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČ.PERIOD.	418		

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

TOKOVI GOTOVINE
(Izvještaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2020.g.

POZICIJA	Oznaka za AOP	-konvertibilnim markama	
		Iznos	Predhodna godina
A. TOKOVI GOTO IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	38,148,462	55,225,692
1.Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	37,675,196	54,113,839
2.Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	224,816	971,037
3.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	248,450	140,816
II Odlovi gotovine iz poslo. Aktiv. (306 do 510)	505	39,548,847	58,042,409
1.Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	26,000,827	40,123,521
2.Odlivi po osn. Ispl. zarada, nak. zara i ostal. lič. pr	507	8,632,286	12,935,522
3.Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	847,052	690,854
4.Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		27,437
5.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	4,068,682	4,265,075
III Neto priliv gotovine iz posl. akti. (501-505)	511		
IV Neto odliv gotovine iz poslo akti (505-501)	512	1,400,385	2,816,717
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTI. INVESTIR.			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti inve. (514 do 519)	513	499,451	1,861,221
1.Prilivi po osnovu kratkoročnih fina. plasmana	514	0	0
2.Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		1,506,600
3.Prilivi po osn.. Pt.nem.ul. N.p.o.in. i biolo. sredstava	516		
4.Prilivi po osnovu kamata	517		
5.Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	518	499,451	354,621
6.Prilivi po osnovu ostalih dugo. finan. plasmana	519		
II Odlivi gotovine iz aktiv. Inves. (521 do 524)	520	0	0
1.Odlivi po osnovu kratkoročnih finans. plasmana	521		
2.Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
3.Odlivi po osnovu kupo.nu,nek.op.in. i biolo sreds.	523		
4.Odlivi po osnovu ostalih dugoro.finansij. Plasmana	524		
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti inve. (513-520)	525	499,451	1,861,221
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti inve (520-513)	526		
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANS.			
I Priliv gotovine iz aktivnosti finans (528 do 531)	527	15,320,000	8,800,000
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	13,320,000	2,500,000
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	2,000,000	6,300,000
4.Priliv po osnovu ostalih dugoro.i kratko. obaveza	531		
II Odliv gotovine iz aktiv. finan. (533 do 538)	532	14,474,513	7,912,033
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	7,098,858	3,513,381
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	6,140,698	2,411,174
4.Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536	1,212,427	1,959,086

5.Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	22,530	28,392
6.Odliv po osnovu ostalih dugoročnih i kratk. Obav.	538		
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finan. (527-532)	539	845,487	887,967
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti fina. (532-527)	540		
G.UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+327)	541	53,967,913	65,886,913
D.UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)	542	54,023,360	65,954,442
D.NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)	543		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)	544	55,447	67,529
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČ. PERIODA	545	119,826	187,355
Z.POZITIV.KURS.RAZLIKE PO OSN. PRER.GOT.	546		
I. NEGATIV. KURS.RAZL.PO OSNO.PRERA.GOT.	547		
J.GOTOV. NA KRAJU OBRAČ. PERIODA (545+543-544+546-547)	548	64,379	119,826

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Kompanija »Boksi« d.d. Milići

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji se završava na dan 31.12.2020.g.**

- u konvertibilnim markama

POZICIJA	. Oznaka za AOP		Akcionarski kapital i udjeli društva sa ograničenom odgovornosću		Revalorizacione rezerve MRS 16, MRS 21 i MRS 38		Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		Ostale rezerve emitisima prema zakonske i statutarne rezerve, zastita gotovinskih tokova		Akumulativni neraspoređeni dohitak nepokriveni gubitak		Ukupno		Mjimski interes		Ukupni kapital	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.Stanje na dan 01.01.2019.g	901	17,287,671	16,019,957		2,402,250	19,272,527	54,982,405			54,982,405		0						
2.Efekti promjene u računovo. politikama	902											0						
3.Efekti ispravke grešaka	903																	
Ponovo iskazano stanje nad dan 01.01.2017.g. (901+-902+-903)	904	17,287,671	16,019,957	0	2,402,250	19,272,527	54,982,405			54,982,405								
4.Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905			280,263						280,263								
5.Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finan. Sreds. raspo. za prod.	906																	0
6.Kursne razlike nastale po osnovu prera finana u drugu funkcionalnu valutu	907		0							0								0
7.Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspijeha	908																	
8.Neto dobitak / gubitak perioda priznati direktno u kapitalu	909											0						0
9.Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitaka	910																	0
10.Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi poveća. ili smanjenje osno. kapitala	911																	0



Kompanija »Boksić« a.d. Milići

11.Stanje na dan 31.12.2019.g./01.01.2020.g. (904+-905+-906+-907+-908+-909.910+911)	912	17,287,671	16,300,220	0	2,402,250	19,784,203	55,774,344	55,774,344
12.Efekti promjena u računovo politikama	913						0	0
13.Efekti ispravke grešaka	914						0	0
14.Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020.g.(912+-913+-914)	915	17,287,671	16,300,220	0	2,402,250	19,784,203	55,774,344	55,774,344
15.Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih ulaganja	916		-293,767			108,509	-185,258	-185,258
16.Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredst. raspol. za prodaju	917							0
17.Kursne razlike nastale po osnovu finansijskih sredst. raspolož. za prodaju	918		0				0	0
18.Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919				85,267	85,267		85,267
19.Neto dobitak / gubitak perioda priznati direktno u kapitalu	920			0		0		0
20.Objavljene dividende i drugi vidovi raspodelje dobiti i pokriće gubitka	921					0		0
21.Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećan. ili sman. osno. kapitala	922	0		0		0		0
22.Stanje na dan 31.12.2020.g. (915+- 916+-917+-918+-919+-920-921+922)	923	17,287,671	16,006,453	0	2,402,250	19,977,979	55,674,353	55,674,353

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

I. OSNIVANJE I BOLJEVINA
Preduzeće »Boksit« Vlasanica osnovano je 18.jula 1959.g. a 10.10.1962.g. odobreno je njegovo konstituisanje u samostalno društveno preduzeće za istraživanje i eksplataciju rude boksite »Rudnik boksite« Vlasanica. U skladu sa zakonom o Društvenom kapitalu 1991.g. započeta je vlasnička transformacija upisom internih dionica.

Proces privatizacije je nastavljen u skladu sa zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i drugim propisima o privatizaciji.

Rješenjem Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu od 06.09.2001.g. br. U-321/01 a broj registarskog uloška registarskog suda je 1-800 izvršen je upis akcionarskog Društva »Boksit« Milići sa sjedištem u Milićima, Lukić Polje bb. Upisana je promjena svojine državnog kapitalai oblika organizovanja preduzeća »Boksit« Milići sa p.o. prema odredbama zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima (»Službeni glasnik RS« br.24/98), i Društvo će u buduće poslovati pod nazivom: AD »Boksit« Milići Lukić Polje bb. Vrijednost kapitala je verifikovana na dan 30.juni 1998.g.sa stanjem imovine, obaveza i kapitala i iznosi 17.287.671 KM. Kao osnivači Društva, na osnovu obavještenja Direkcije za privatizaciju RS br. 1152/99 od 11.06.2001.g. upisani su sledeći:

Opis	Procenat.uče.u uku.kapitalu	Vrijednost kapitala na dan 30.06.1998.g.	Broj akcija
Interni dioničari	12,052543%	2083604	2083222
Vaučer ponuda	48,371102%	8362237	8362266
Penzioni fond	8,794747%	1520407	1520407
Fond za restituciju	4,397372%	760203	760203
Gotovin.prodaje	0%	0	0
Državni kapital	26.384236%	4561220	4561573
Trajni ulozi	0%	0	0
Ukupno	100%	17287671	17287671

Po Rješenju br.01-1152-4/99 od 24.01.2001.g. Direkcija za privatizaciju odobrila je program privatizacije "Roksita". Preduzeće u mješovitoj svojini dd. Milići.

privatizacije »Boksite« Preduzeće u mjesovitoj svojini od Milice.
U Rješenju o registraciji u registar poslovnih subjekata, kod subjekta upisa »Boksit« a.d.,
upisani su podaci o brisanju poslovne jedinice: Tehnički pregled vozila Banja Luka sa sjedištem
Braće Pištelića 1, Banja Luka (Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu broj.: 061-0-Reg-20-
000456 od 06.10.2020.godine), te upisani su i sledeći podaci;

MBS: 89-02-0003-10 (1-800)

MBS: 89-02 00
MB: 01359002

MB. 01559002,
UB 4400289270003.

JIB 4400289270005,
Firma: Akcijonarsko društvo »Boksit«

Skraćena oznaka firme »Boksit« a.d., Modifikovano ime: Kompanija »Boksit« a.d.

Sjedište: Trg rudara 1 Milići. Ulica: G. Tkalčića registracija broja od

Osnivači subjekta upisa su p

Osnivač subjekta upisa su pejčani, a udio osnivača u kapitalu su pojedinačni akcionari prema spisku iz Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 31.10.2013.godine sa pravom učešću u ukupnoj vrijednosti akcionarskog kapitala u iznou od 17.287.671 KM.

U sudski register upisane su Poslovne jedinice:

- Međunarodni prevoz,
- Poslovna jedinica »Robna kuća«
- Poslovna jedinica »Motel zatvorenog tipa«
- Specijalistički medicinski centar,
- Poslovna jedinica »Dom rudara zatvorenog tipa«
- Prodaja energenata i drugih roba Milići,
- Prodaja energenata i drugih roba Zvornik
- Tehnički pregled vozila Zvornik,
- Tehnički pregled vozila Petrovo,
- Tehnički pregled vozila Laktaši,
- Tehnički pregled vozila Bijeljina i
- Tehnički pregled vozila Sokolac

Lice ovlašteno za zastupanje Kompanije »Boksit« a.d. Milići je Gordana Zarić, Izvršni direktor Kompanije

Na dan 4.03.2021.g. Kompanija »Boksit« Milići je akcionarsko Društvo sa 100% privatnim kapitalom.

Prema podacima iz Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 4.03.2021.g. učešće u vlasničkoj strukturi je dato u tabeli »vlasnička struktura«. Ukupan akcionarski kapitalu iznosi 17.287.671 KM.

Izvor: Centralni register hartija od vrijednosti RS

Vlasnička struktura na dan 04.03.2021.

Udio akcionara	Broj akcionara			%vlasništva od ukupnog kapitala		
	Domaći	Strani	Ukupno	Domaći	Strani	Ukupno
više od 5%	4,316	57	4,373	24.22	0.87	25.09
5%-10%	3	0	3	26.90	0.00	26.90
10%-25%	4	0	4	48.01	0.00	48.01
više od 25%	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Ukupno	4,323	57	4,380	99.13	0.87	100.00

Deset najvećih akcionara na dan 04.03.2021.

Oznaka emitenta	Naziv vlasnika HoV	% učešće u osnovnom kapitalu	% učešća u akcijama sa pr.glasa	KM
BOKS	"MILEKS" DOO MILIĆI	14.479388	14.479388	2,503,149
BOKS	PRIZMA DOO MILIĆI	12.074987	12.074987	2,087,484
BOKS	RAIFFEISEN BANK D.D. BiH SARAJEVO-Kastodi	11.240681	11.240681	1,943,252
BOKS	DUKIĆ ALEKSANDAR	10.211300	10.211300	1,765,296
BOKS	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS -OMIF BALKAN INVESTMENT FOND	9.949287	9.949287	1,720,000
BOKS	PREF AD BANJA LUKA	8.794747	8.794747	1,520,407
BOKS	DUIF KRISTAL INVEST AD -OMIF FUT FUND	8.156281	8.156281	1,410,031
BOKS	FOND ZA RESTITUCIJU RS AD Banja Luka	4.484138	4.484138	775,203
BOKS	DUIF MANAGEM SOLUTIONS -OAIF VIB FOND	4.073955	4.073955	704,292
BOKS	DUIF ANAGEM SOLU -OAIF BORS INV FOND	0.817374	0.817374	141,305
	Ostali akcionari	15.717856	15.717856	2,717,252
	UKUPNO:	100.0000	100.0000	17,287,671



Najviša cijena akcije u protekle 52 sedmice na dan 04.03.2021.godine iznosila je 0,58 KM, a najniža cijena 0,55 KM. (Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS 04.03.2021.godine) Na osnovu člana 6 i 7. Zakona o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (»Sl. glasknik RS«, broj 66/13) i čl. 1. Tačka 2. Zakona o agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, (»Sl. Glasnik RS, br.96/05, 74/10 i 68/13«) Agencija je donijela Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti broj SA-S-357/19 od 23.09.2019.godine.

Matični broj 01359002

Matični broj subjekta: 89-02-0003-10 (1-800)

Jedinstven identifikacioni broj (JIB): 4400289270003

Naziv (firma): Akcionarsko društvo »Boksit«

Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo

Oblik svojine: Mješovita

Sjedište: Milići

Osnovna djelatnost: Vađenje ostalih ruda obojenih metala – 07.29

Vrsta promjene: Promjena ostalih podataka.

Svoje finansijsko poslovanje društvo obavlja preko sledećih poslovnih banaka:

- Nova banka ad Banja Luka
- UniCredit bank a.d. Banja Luka
- Komercijalna banka a.d. Banja Luka
- Intesa Sanpaolo bank d.d.
- Naša banka a.d. Bijeljina
- Adiko bank Banja Luka i
- Sberbank a.d. Banja Luka
- NLB Banka Banja Luka

Lice za zastupanje i predstavljanje Kompanije »Boksit« a.d. Milići upisano u Rješenju o registraciji je Gordana Zarić Izvršni direktor Kompanije.

Osnovna pitanja su definisana Statutom Društva kao što su: Firma i sjedište Društva, Djelatnost Društva, Osnovni kapital, akcije Društva i rezerve Društva, postupak smanjenja i povećanja osnovnog kapitala, raspodjela dobiti i snošenje rizika i pokriće gubitka, izbor, opoziv i djelokrug organa Društva, sazivanje i rad Skupštine Društva, zastupanje i predstavljanje Društva, Promjena oblika Društva, prestanak Društva, zaštita životne sredine, postupak izmjene statuta i dr.

Organi upravljanja Društvom su :

- Skupština,
- Upravni odbor i
- Uprava preduzeća.

Direktor Društva u skladu sa svojim ovlaštenjima donosi pojedinačne akte, (odluke). Kompanija »Boksit« a.d. Milići je 23.novembra 2011.godine dobila sertifikat za uspješno uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom uskladen sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008 od strane priznate sertifikacione kuće Quality Austria i međunarodne sertifikacione mreže IQNet, a 23, 24 i 25 februara 2015- godine izvršena je prva po redu resertifikaciona provjera, takođe od iste sertifikacione kuće. Prilikom resertifikacionog audit-a ocenjivački tim Quality Austria, konstatovao je da Kompanija ima uspješno uspostavljen i održavan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda i da pokazuje sposobnost sistema da sistematično postiže odgovarajuće zahtjeve za proizvode ili usluge u okviru područja primjene, politike i ciljeva kvaliteta Kompanije. Kompanija ispunjava sve uslove za produženje, odnosno



dobijanje novog, sertifikata što je i urađeno u prvom kvartalu 2021.godini.uspješno je obavljena eksterna revizija od audit ocjenjivača.

Poslednji izdati Certifikat Kompaniji je iz 2018.godine *Sertifikat ISO 9001: 2015 BR.11423/0 OD 04.04.2018* za period tri godine što ukazuje da je uspješno uspostavljen i održavan sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015.i kompanija očekuje izdavanje novog Certifikata nakon uspješno provedenog resertifikacionog audita ocjenjivačkog tim Quality Austria,

Kompanija vrši implementaciju projekta sa jedinstvenim praćenjem procesa rada i poslovanja po svim organizacionim cjelinama i segmentima u Kompaniji Boksit na osnovu propisanih i usvojenih procedura od strane Uprave Kompanije.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji Kompanije su pripremljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (»Službeni glasnik RS«, broj 94/15,78/20). U smislu ovog zakona, propisi iz oblasti računovodstva i revizije koji se primjenjuju u Republici Srpskoj podrazumjevaju Međunarodne računovodstvene standarde (IAS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (IFRS), Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje, Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB)

Finansijski izvještaji Kompanije su prikazani u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formatu obrazaca, finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, Pravilnikom o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjeni na kapitalu i Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u Konvertibilnim markama (KM). Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Kompanija je prilikom sastavljanja bilansa tokova gotovine za poslovnu 2020.g.koristila direktni metod izvještavanja o tokovima gotovine.

Kompanija je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srpske

2.2. Uporedni podaci

Kompanija je kao uporedne podatke prikazalo bilans stanja, bilans uspjeha, bilans tokova gotovine, izvještaj o ostalim dobitcima i gubicima perioda i izvještaj o promjenama u kapitalu za godinu koja se zavrava 31. decembra 2019.godine. Navedeni izvještaji su bili predmet revizije i za koje je dato pozitivno mišljenje.

2.3. Korišćenje procjenjivanja

Sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstvo Kompanije korišćenjem najboljih mogućih procjena i prepostavki, koje imaju uticaja na prezentovanu

vrijednost sredstava i obaveza na datum sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i na prezentovanu vrijednost prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke zasnivaju se na informacijama koje su raspoložive na datum sastavljanja finansijskih izvještaja. Međutim, stvarni rezultati ipak mogu odstupati od ovih procjena.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

3.1. Prihodi od prodaje

Kompanija evidentira realizaciju po fakturnoj vrijednosti uz isključenje poreza na dodatu vrijednost. Prema usvojenim računovodstvenim politikama prihod je definisan kao bruto priliv ekonomskе koristi u toku perioda koji proizilazi iz redovne aktivnosti preduzeća.

Kompanija priznaje dividendu od zavisnog društva u bilansu uspjeha u svojim pojedinačnim finansijskim izvještajima kada je ustanovljeno pravo primanja dividende. Kod prava na dividendu po osnovu redovnih akcija pravo na primanje se vezuje za objavljivanje dividende.

Prihodi od kamata priznaju se primjenom efektivne kamatne stope. Obračunate nenaplaćene kamate obračunate na kraju mjeseca predstavljaju aktivna vremenska razgraničenje.

Dobici predstavljaju stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Kompanije. Dobici predstavljaju povećanja ekonomskih koristi i kao takvi po svojoj prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici se iskazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće rashode.

Prihodi od kamata se knjiže u korist obračunskog perioda na koji se odnosi.

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u Bilansu uspjeha po stvarno nastalom iznosu.

3.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravku vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja.

Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se na teret rashoda u bilansu uspjeha, na osnovu procjene rukovodstva Kompanije o vjerovatnoći njihove naplativosti.

3.4. Preračunavanje sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja

Sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se preračunavaju u njihovu protivvrijednost u Konvertibilnim markama po zvaničnom kursu važećem na datum bilansiranja. Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu važećem na datum svake promjene. Nastale pozitivne i negativne kursne razlike priznaju se u bilansu uspjeha.

3.5. Osnovna sredstva

Pod osnovnim sredstvima se smatraju ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek trajanja duži od jedne godine.

Početno priznavanje osnovnih sredstava vrši se po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost osnovnih sredstava obuhvata kupovnu cijenu, uključujući uvozne pristojbe i nepovratne poreze, nakon odbitka trgovačkih popusta i rabata, i sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju sredstva na lokaciju i stanje namjeravane upotrebe.

Nakon početnog priznavanja, osnovna sredstva se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu akumulisani amortizaciju i akumulisane gubitke zbog obezvređenja.

Revalorizovane nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po revalorizovanom iznosu koji predstavlja njihovu fer vrijednosti na dan revalorizacije umanjenu za ukupnu naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke nastale zbog obezvređenja ovih sredstava.

Dobici ili gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuđenja osnovnih sredstava priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspjeha.

Naknadni troškovi koji se odnose na zamjenu značajnijih rezervnih dijelova, dogradnju i remont osnovnih sredstava, a kojima se povećavaju buduće ekonomski koristi od sredstva, uvećavaju nabavnu vrijednost osnovnog sredstva

3.6. Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstava vrši se na osnovu nabavne vrijednosti, korisnog vijeka upotrebe, preostalog vijeka korištenja primjenom proporcionalne metode. Stope amortizacije se kreću od 1,3% do 10% za građevinske objekte, odnosno za opremu od 5% do 25%. Ova metoda obezbjeduje da se na kraju korisnog vijeka upotrebe, sadašnja vrijednost osnovnog sredstva bude jednaka nuli. Preporuka je da se kroz računovodstvene politike definiše utvrđivanje korisnog vijeka svakog osnovnog sredstva, i u skladu sa procjenjenim korisnim vijekom trajanja osnovnog sredstva obračuna stopu amortizacije.

3.7. Obezvređenje vrijednosti imovine

Računovodstvenim politikama je definisano da se obezvređenje priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvređenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizacionog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvređenje, vrijednost sredstava prikazana u finansijskim izvještajima se povećava do promjenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklim godinama nije računalo obezvređenje. Poništenje obezvređenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvređenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

3.8. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se odnose na učešće u kapitalu drugih pravnih lica, povezanih pravnih lica kao i dugoročnih kredita u zemlji i hartija od vrijednosti koji se drže do dospijeća i ostali dugoročni plasmani. Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom početnog priznavanja mjere po njihovoj nabavnoj vrijednosti. Krediti dati zaposlenim radnicima Kompanije spadaju u dugoročne finansijske plasmane koji se otplaćuju prema anuitetskim planovima.



3.9. Zalihe

Vrijednost zaliha materijala i goriva, rezervnih dijelova, alata i inventara se vrednuje po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. Alat i inventar se otpisuje 100% prilikom izdavanja u upotrebu. Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocjeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Za oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima vrši se odgovarajuća ispravka vrijednosti, ili se u cijelosti otpisuju.

3.10. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca priznaju se i evidentiraju po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku nenaplaćenih potraživanja. Kompanija je u obavezi da vrši umanjenje vrijednosti potraživanja za sva potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena duže od 365 dana.

3.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti. Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u KM po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na taj dan. Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na dan poslovne promjene.

3.12. Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja su vrednovana po nominalnoj vrijednosti na osnovu rasporeda izdataka prema obračunskim periodima na koje se odnose.

3.13. Benificije zaposlenih

- Porezi i doprinosi za obezbjedenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa domaćim propisima Kompanija je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Preduzeće je takođe obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

- Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

U skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom o radu, Kompanija je obavezna da zaposlenima, pri odlasku u penziju isplati otpremninu u iznosu od najmanje tri pojedinačnih neto plata Kompanije ili zaposlenog, ako je to povoljnije za zaposlenog. Kao osnovica za obračun uzima se prosječna plata radnika ostvarena u poslednjih tri mjeseca prije ostvarivanja prava na penziju. Pored toga preduzeće je u obavezi da isplaćuje i jubilarne nagrade u visini između jedne i tri prosječne plate zaposlenog, ostvarene u Kompaniji u mjesecu prije isplate. Broj mjesecnih



zarada za jubilarne nagrade određuju se na osnovu broja godina koje je zaposleni proveo u Kompaniji, što predstavlja i to: 10 godina 1 plata, 20 godina 2 plate i 30 godina tri plate. Troškovi vezani za naknade prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade utvrđuju se korišćenjem metoda projektovanih jedinica kreditiranja, sa aktuarskim odmjeravanjem koje se vrši na dan bilansa stanje. Imajući u vidu gore navedeno Kompanija je izvršilo procjenu i donijelo odluku da troškovi po tom osnovu neće značajno uticati na finansijsku stabilnost Kompanije.

3.14. Porezi i doprinosi

Porez na dobitak

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (»Službeni glasnik RS«, broj 94/15, 1/17 i 58/19)

Porez na dobitak se plaća po stopi od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. Poreska osnovica za poresku godinu je razlika između oporezivih prihoda i rashoda koji se odbijaju za tu poresku godinu, u skladu zakonom.

Osnovica za obračun poreza na dobitak predstavlja dobitak prije oporezivanja, korigovan za efekte usklađivanja prihoda i rashoda.

Umanjenje obaveze za porez na dobitak je predviđeno za one obveznike koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti za vrijednost izvršenog ulaganja.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u okvir ostalih poslovnih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (»Službeni list BiH«, br. 9/05...100/08) utvrđena je obaveza i regulisan je sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji BiH, počevši od 1 januara 2006.g. čime je zamjenjen sistem oporezivanja primjenom poreza na promet proizvoda i usluga.



4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE

Opis	Zemljište 020	Građevinski objekti 021 i 029	Postrojenja i oprema 022 i 029	Investicione nekretnine 023 i 029	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Stanje na početku godine	5,572,578	39,931,882	49,813,238	7,578,846	102,896,544
Povećanje	0	916,028	1,422,476	36,604	2,375,108
Nove nabavke		916,028	1,422,476	36,604	2,375,108
Adaptacija i rekonstrukcija			0	0	0
Procjena i revalorizacija				0	6,023,227
Smanjenje:					
Rashod, prodaja idr.	86,084	2,523,694	3,413,449	0	6,023,227
Stanje na kraju godine	86,084	2,523,694	3,413,449		
Kumuli. ispravka vrij.	5,486,494	38,324,216	47,822,265	7,615,450	99,248,425
Stanje na početku godine		10,174,825	25,911,979	1,455,086	36,086,804
Povećanje:	0	1,008,152	3,772,409	138,826	4,919,387
Amortizacija		1,008,152	3,772,409	138,826	4,919,387
Procjena		0			0
Smanjenja:					
Kumulirana ispravka u otuđenju	0	198,530	3,025,194	1,455,086	4,678,810
Stanje na kraju godine	0	198,530	3,025,194	1,455,086	4,678,810
Neto sad. Vrije. 31.12.2019.	5,572,578	29,757,057	23,901,259	6,123,760	65,354,654
Neto sada. Vrij. 31.12.2020.	5,486,494	27,339,769	21,163,071	6,021,538	60,010,872

Ukupna vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme iskazana u bilansu stanja Kompanije na dan 31.12.2020.godine iznosi 60.010.872 KM i sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme. Strukturu iskazane vrijednosti zemljišta na dan bilansiranja čini građevinsko zemljište u iznosu od 272.414 KM i zemljište za eksploraciju rude i kvarenog pjeska u iznosu od 5.214.080 KM.

Ugovor o koncesiji zaključen između Vlade Republike Srpske, Ministarstva privrede, energetike i razvoja Republike Srpske (Koncendent) i »Boksit« a.d. Milići (Koncesionar) je rezultat aktivnosti koje su predhodile, između Komisije za koncesije Republike Srpske i Koncendenta i donešene Odluke broj 01-101/04 od 29.09.2004.godine kojom Komisija za koncesije daje ovlaštenje Ministarstvu privrede, energetike i razvoja da može pregovarati sa koncesionarom o uslovima i odredbama ugovora shodno odredbama Zakona o koncesijama republike Srpske.

Kompanija je uz saglasnost Vlade Republike Srpske zaključilo Ugovor o ustupanju ugovora o koncesiji za eksploraciju kvarenog pjeska na lokalitetu »Bijela Stijena – Skočići, opština Zvornik broj 3792 od 26.07.2016.godine i to Ugovor od 25.01.2010..godine br.05.09/310-718/09. Ugovorom je definisano da odredbe Ugovora iz 2010.godine ostaju na snazi, s tim što sticalac »Keso – Gradnja« D.O.O Zvornik u potpunosti preuzima sva prava i obaveze iz ugovora, koje je do momenta ustupanja imao koncesionar. Sticalac ugovora postaje Koncesionar za eksploraciju kvarenog pjeska na lokalitetu »Bijela Stijena – Skočići« opština Zvornik.

Ustupljena je i koncesija za eksploraciju tehničkog građevinskog kamena na osnovu Ugovora od 20.08.2020.godine preduzeću »Tehnometal« d.o.o. Blasenica.

Ukupna vrijednost građevinskih objekata je manja u odnosu na priznatu vrijednost u istom periodu prošle godine za 8,12%. Vrijednost opreme je manja za 11,46%

Nabavna vrijednost građevinskih objekata na početku godine priznati u iznosu od 39.931.882 KM u toku godine je povećana za nova ulaganja u iznosu od 916.028 KM te umanjena za



prodaju u iznosu od 2.523.694 KM i nabavna vrijednost iznosi 38.324.216 KM. Ukupnu ispravku u iznosu od 10.984.447 KM čini ispravka vrijednosti na početku godine u iznosu od 10.174.825 KM, obračunata amortizacija u iznosu od 1.008.152 KM, te kumulativna ispravka u otuđenju u iznosu od 198.530 KM.

Nova ulaganja odnose se na :

- radove na Jami Podbraćan u vrijednosti od 769.574,93 KM (po fakturama Rudar doo Tuzla, Beat doo Loznica, RDS RGP Vrdnik, Gramel doo Milići)
- nabavke za objekat Fabrika hidrata 63.070,55 KM (trafostanica)
- adaptaciju objekata na Farmi koka nosilja u vrijednosti od 46.107,68 KM
- ostala ulaganja u iznosu od 37.274,36 KM

U toku godine izvršena je prodaja objekata i to:

- stanovi i garažni prostori , u stambenom objektu kod motela , u ukupnoj vrijednosti od 1.698.234,46 KM, raznim kupeima- radnicima Kompanije ali i drugim kupcima kao što su Mileks doo, Romanija Kop i Rodos i drugi.
- objekat Rajkov toranj i bife "Kod Putina" u ukupnoj vrijednosti od 790.531,95 KM i poslovni prostor u Starom zanatskom centru u vrijednosti od 34.927,46 KM.

Nabavna vrijednost opreme na početku godine priznata u iznosu od 49.813.238 KM u toku godine je povećana za novonabavljenu opremu u iznosu od 1.422.476 KM te umanjena za prodaju u iznosu od 3.413.449 KM. Ukupnu ispravku u iznosu od 26.659.194 KM čini ispravka vrijednosti na početku godine u iznosu od 25.911.979 KM, obračunata amortizacija u iznosu od 3.772.409 KM, te kumulativna ispravka u otuđenju u iznosu od 3.025.194 KM.

U 2020. godini nabavljena je oprema , za potrebe jamske eksploracije rude (Jamski kamion EPIROC MT 2200, istražna bušilica, ručna pneumatska bušilica protiveksplozivna jamska trafostanica, potapajuće pumpe za vodu, zračna pumpa, pneumatski čekić, kao i oprema za Specijalistički medicinski centar- Spalt lampa sa aplanacionim tonometrom i ostala oprema.) Smanjenje opreme odnosi se na prodaju korištene - neispravne opreme, čija vrijednost je uglavnom amortizovana u prethodnom periodu a troškovi popravke i dovođenja u ispravno stanje su veći od koristi od dalje upotrebe opreme (bušači agregat, bušilica Titon, tri autobusa , kamion TAM havarisan,) kao i oprema koja se ne koristi - sušara za sušenje voća ,povrća i ljekobilja, sa pripadajućom opremom i sušara za sušenje kvarcnog pjeska.

Nabavna vrijednost Investicionih nekretnina na početku godine priznate su iznosu od 7.578.846 KM u toku godine je povećana za nova ulaganja u iznosu od 36.604 KM. i nabavna vrijednost iznosi 7.615.450 KM. Ukupnu ispravku u iznosu od 1.593.912 KM čini ispravka vrijednosti na početku godine u iznosu od 1.455.086 KM, obračunata amortizacija u iznosu od 138.826 KM, te kumulativna ispravka u otuđenju u iznosu od 1.455.086 KM.

Dugovni promet na kontu 02300 u iznosu od 36.603.89 KM odnosi se na adaptaciju objekta Silosa- koji se iznajmljuje privrednom društvu Soligna doo Milići, po Ugovoru o zakupu.

4.2. BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE

u KM

Opis	Višegodišnji zasadi	Osnovno stado	Ukupno
Nabavna vrijednost			
Stanje na početku godine	997	12,955,531	12,956,528
Povećanje	0	748,586	748,586
Nove nabavke		748,586	748,586
Procjena i revalorizacija		0	0

Smanjenje:	0	0	0
Rashod, prodaja idr.		0	0
Stanje na kraju godine	997	13,704,117	13,705,114
Kumuli. ispravka vrij.			
Stanje na početku godine	997	11,388,216	11,389,213
Povećanje:	0	1,601,013	1,601,013
Amortizacija		1,601,013	1,601,013
Procjena			0
Smanjenja:	0	0	0
Kumulirana ispravka u otuđenju	0		0
Stanje na kraju godine	997	12,989,229	12,990,226
Neto sadaš. vrije31.12.2019.g.	0	1,567,315	1,567,315
Neto sadaš. vrije31.12.2020.g	0	714,888	714,888

Priznata vrijednost osnovnog stada (koke nosilje) na dan 31.12.2020.godine na ovoj bilansnoj poziciji iznosi 714.888 KM. U toku godine izvršena je nabavka osnovnog stada u vrijednosti od 748.586 KM a korigovana nabavna vrijednost je po osnovu obračunate amortizacije iznosila 1.601.013 KM.

Na tržištu konzumnih jaja u 2020. godini vladali su izrazito nepovoljni uslovi za proizvođače sa teritorije Republike Srbije. Privremeno zatvaranje granica zbog pandemije korona virusa uslovilo je otežan plasman gotovih proizvoda - konzumnih jaja koja spadaju u kategoriju lako kvarljivih proizvoda, a takođe uslovilo i poskupljenje ulazne sirovine (kukuruz koji se nabavlja iz uvoza) do koje je u jednom periodu, na početku pandemije bilo praktično nemoguće doći. Problemi sa nabavkom sirovina i plasmanom gotovih proizvoda uslovili su povećanje cijene koštanja proizvoda, što je u kombinaciji sa niskom cijenom jaja na ino tržištu uslovilo nerentabilnu proizvodnju, te je smanjen broj koka nosilja na jedno jato, kako bi se uspjela održati proizvodnja i eliminisali gubici.

U poslednjem kvartalu 2020. godine došlo je do stabilizacije ovog tržišta, odnosno rasta cijene konzumnih jaja kao i stabilizacije u nabavci sirovina, te je u planu nabavka još jednog jata u 2021. godini i dostizanje punog kapaciteta u proizvodnji.

4.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Opis	Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	Ukupno
BRUTO VRIJEDNOST			
Vrijednost na početku godine	5,479,015	651,820	6,130,835
Povećanje	0	0	0
Smanjenje	0		
Vrijednost na kraju godine	5,479,015	651,820	6,130,835
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI			
Vrijednost na početku godine			
Povećanje			0
Smanjenje			0
Vrijednost na kraju godine	0	0	0
NETO VRIJEDNOST			
N.S.V. na dan 31.12.2019.	5,479,015	651,820	6,130,835
N.S.V. na dan 31.12.2020.	5,479,015	651,820	6,130,835

Zavisna i ostala PL

	Iznos
Akcije Drina osiguranje i Farma koka nosilja	651.820
Ulog u specijalnu bolnicu Boksit	1.987.000
Ulog u "Soligna" d.o.o. Milići	2.087.529
Ulog u "Gramel" d.o.o Milići	1.404.486
	6.130.835

Na bilansnoj poziciji učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica iznos od 5.479.015 KM nije mijenjan u odnosu na prošlu godinu

"Soligna" d.o.o. se bavi poslovima iz oblasti prerade drveta, odnosno proizvodnje namještaja i masivnih ploča - bivši sektor "Fabrika za proizvodnju namještaja".

Vlasnik i osnivač je Kompanija »Boksit« a.d. Milići, sa učešćem od 100% i u preduzeću "Gramel" d.o.o. koje se bavi građevinarstvom i uslugama iz oblasti elektro- mašinske djelatnosti, bivši sektori "Građevinarstvo" i "Elektro-mašinstvo".

Oba preduzeća djelatnost obavljaju u poslovnim prostorijama i sa opremom koja je uzeta u zakup od Kompanije "Boksit". Zalihe gotovih proizvoda, poluproizvoda, robe, rezervnih dijelova i materijala, koje su bile na stanju u ovim sektorima na dan 31.08.2019.godine godine su prenešeni kao ulog u novoosnovana preduzeća, koja su upisana u sudskom registru u Okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu.

Na bilansnoj poziciji učešće u kapitalu drugih pravnih lica nije bilo promjena u odnosu na predhodnu godinu.

4.4. ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMJENJENA PRODAJI

O p i s	Iznos na dan 31.12.2020.g.	Iznos na dan 31.12.2019.g.	u KM
1 Zalihe materijala	3,176,067	4,073,697	
2 Zalihe nedovršene proizvodnje i poluproizvoda			
3 Zalihe gotovih proizvoda	15,355,665	10,052,140	
4 Zalihe robe	1,288,613	1,649,883	
5 Stalna sredstva namjenjena prodaji			
6 Zalihe bruto - ukupno	19,820,345	15,775,720	
7 Ispravka vrijednosti zaliha	354,495	1,308,261	
I Zalihe neto	19,465,850	14,467,459	
1 Dati avansi -bruto-	270,117	308,148	
2 Ispravka vrijednosti datih avansa			
Dati avansi -Ukupno-	270,117	308,148	
Zalihe stalna sredstva i sred. obus. pos. namje. prod.	19,735,967	14,775,607	

Na osnovu usvojenog elaborata o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2020.g. može se konstatovati da je komisija za popis zaliha rude boksite, i kvarenog pijeska nakon izvršenog popisa konstatovala sledeće stanje:

- Zalihe rude boksite na deponiji na dan 31.12.2020.godine u količini od 237.994,49 t/m³ po cijeni od 63,02 KM i iznose 14.998.412,76 KM,
- Zalihe kvarenog pijeska u količini od 8.828,09 t/m³ po cijeni od 16,55 KM i iznose 146.102,40 KM
- Zalihe robe u vrijednosti od 1.288.613 KM

- Vrijednost zaliha materijala sitnog alata i rezervnih dijelova u magacinu iznose 3.176.067 KM
- Dati avansi (avansne profakture) u iznosu od 270.117 KM

Kompanija je u skladu sa internim aktima formirala popisne komisije koje su izvršile popis u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i uskladivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza i popisale: Poslovna sredstva (Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine, Biološka sredstva i sredstva kulture, Dugoročne finansijske plasmane, Zalihe stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji; Kratkoročna potraživanja, kratkoročni plasmani i gotovina, kao i Dugoročne i kratkoročne obaveze).

Kompanija je na osnovu Odluke o imenovanju popisnih komisije i Rješenja za pojedine popisne komisije imalo za rezultat Elaborat o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2020.godine, kao i poseban Izvještaj o popisu zaliha rude boksita, kvarcnog pjeska i zemljišta. Upravni odbor Kompanije »Boksit« a.d. Milići donio je Odluku o knjiženju razlika utvrđenih popisom na dan 31.12.2020.godine broj: UO-I-4/21 od 25.02.2021.godine..

4.5. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI

u-KM

Opis	Kupci u zemlji 201	Kupci u inostru 204	Druga kratk. Potraživanja 22
Bruto stanje na početku godine	6,478,895	1,039,890	533,841
Bruto stanje na kraju godine	9,531,452	762,889	1,167,628
Ispravka vrijednosti na poč. godine	-117,564	0	0
Ispravka vrijednosti na kraju godine	-117,564	0	0
NETO STANJE			
N.S.V. na dan 31.12.2019.	6,361,331	1,039,890	533,841
N.S.V. na dan 31.12.2020.	9,413,888	762,889	1,167,628

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazana stanja su vrednovana u skladu sa važećim MRS i propisima RS a poziciju čine, kupci u zemlji, kupci u inostranstvu i druga potraživanja (potraživanja od zaposlenih, saradnika kao i potraživanja po osnovu manjkova).

Najveća pojedinačna potraživanja od kupaca u zemlji odnose se na »Alumina« d.o.o. Zvornik (5.878.429 KM), Soligna d.o.o Mileks (1.238.689 KM), Mileks d.o.o. Milići (420.451 KM), Agro mont d.o.o. Nikšić. Potraživanja po osnovu kupaca u zemlji veća su u odnosu na predhodnu godinu za 47,99%, dok potraživanje od kupaca u inostranstvu su manja za 26,64%. Druga potraživanja u iznosu od 1.167.628 KM odnose se na potraživanje od zaposlenih po raznim osnovama i veća su u odnosu na isti period predhodne godine za 118,72%.

Starosna struktura potraživanja

u-KM

Starost potraživanja u danima	Bez kašnjenja	do 30 dana	30-60 dana	preko 60 dana	preko 90 dana	Ukupno
Potraživanje od prodaje - bruto	5,977,111	720,706	859,079	238,338	2,499,110	10,294,344
Ispravka vrijednosti	-117,564					-117,564
Potraživanja od prodaje - neto	5,859,547	720,706	859,079	238,338	2,499,110	10,176,780

4.6. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

u-KM

O p i s	31.12.2020.g.	31.12.2019.g.
1. Poslovni račun - domaća valuta	2,613	1,088
2. Novčana sredstva na posebnom računu	43,490	43,490
3. Poslovni računi - strana valuta	7,816	57,066
4. Blagajna domaća valuta	10,460	18,182
5. Devizna blagajna	64,379	119,826
Ukupno		

Testiranje transakcionih računa i blagajne

Re. broj	Račun	Naziv banke	VALUTA		Broj izvoda	Stanje 31.12.2020		
			Valuta	KM		Popis	Knjigov.stanje	Razlika
1	551-032-00002508-07	UNI KREDIT BANKA BANJA LUKA	KM	0,00	36	0,00	0,00	0
2	555-006-00002573-56	NOVA BANKA	KM	0,00	274	0,00	0,00	0
3	555-40000406046-97	NOVA BANKA	KM	0,00		0,00	0,00	0
4	562-003-81430021-32	NLB BANK	KM	48,03	226	48,03	48,03	0
5	554-012-00000154-50	NAŠA BANKA	KM	590,33	233	590,33	590,33	0
6	571-030-00000482-63	KOMERCIJALNA BANKA	KM	1,019,39	256	1,019,39	1,019,39	0
7	567-343-11000426-68	SBERBANK	KM	10,95	20	10,95	10,95	0
8	552-020-00008783-88	ADDIKO BANK	KM	757,85	48	757,85	757,85	0
9	154-560-20071030-78	INTESA SANPAOLO BANKA	KM	62,75	105	62,75	62,75	0
10	199-572-00343171-73	SPARKASSE BANK	KM	123,23	171	123,23	123,23	0
11	Sredstva na računu Intesa Sanpaolo banke za plaćanje 1 rate kredita	Novčana sredstva na posebnim računima kod poslovnih banaka	KM	43,489,73	150	43,489,73	43,489,73	0
12	50201200	INTESA SANPAOLO	EUR	0,00	44	0,00	0,00	0
13			KM	0,00		0,00	0,00	0
14	20201300	INTESA SANPAOLO	USD	0,00	2	0,00	0,00	0
15			KM	0,00		0,00	0,00	0
16	555-110-10000399-90	NOVA BANKA	EUR	0,00	128	0,00	0,00	0
17			KM	0,00		0,00	0,00	0
18	555-110-10000399-90	NOVA BANKA	USD	0,00	25	0,00	0,00	0
19			KM	0,00		0,00	0,00	0
20	567-343-00001019-53	SBER BANKA	EUR	57,95	5	57,95	57,95	0
21			KM	113,34		113,34	113,34	0
22	554-780-00230412-17	NAŠA BANKA	EUR	55,83	18	55,83	55,83	0
23			KM	109,19		109,19	109,19	0
24	554-780-00230412-17	NAŠA BANKA	USD	53,72	12	53,72	53,72	0
25			KM	85,55		85,55	85,55	0
26	BA39-571-007-01012179-65	KOMERCIJALNA BANKA	EUR	2,190,70	116	2,190,70	2,190,70	0
27			KM	4,284,64		4,284,64	4,284,64	0
28	BA39-571-007-01012179-65	KOMERCIJALNA BANKA	KM	0,00	50	0,00	0,00	0
29			KM	0,00		0,00	0,00	0
30	RS35-205-007-0200027769-44	KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD	RSD	5,229,10	20	5,229,10	5,229,10	0
31			KM	87,19		87,19	87,19	0



32	11000924004	UNICREDIT BANK	EUR	0.00	7	0.00	0.00	0
33			KM	0.00		0.00	0.00	0
34	16891380	NLB BANKA	EUR	884.50		884.50	884.50	0
35			KM	1,729.93	90	1,729.93	1,729.93	0
36	16891380	NLB BANK USD	USD	62.07		62.07	62.07	0
37			KM	98.85	17	98.85	98.85	0
38	BA39-1995-7200-3431-7173	SPARKASSE BANK DD BIH EUR	HPK	275.74	1	275.74	275.74	0
39			KM	72.46		72.46	72.46	0
40	BA39-1995-7200-3431-7173	SPARKASSE BANK DD BIH EUR	EUR	631.76	217	631.76	631.76	0
41			KM	1,235.62		1,235.62	1,235.62	0
42		BLAGAJNA	KM	10,459.73		10,459.73	10,459.73	0
Ukupno sredstva na transakcionim računima i u blagajni u KM						64,378.76	64,378.76	0

Društvo svoje finansijsko poslovanje obavlja preko transakcionih računa kod poslovnih banaka i dijelom u gotovini preko dvije novčane blagajne, Glavna blagajna i Blagajna Karakaj. Uvidom u stanje računa na dan 31.12.2020.godine utvrđeno je da se zbir stanja na računima odgovara knjigovodstvenoj evidenciji u okviru odgovarajućih konta i to: (241,242, 246 i 247).

4.7. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	Opis	u-KM
1	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja	31.decembar 2020.
	Ukupno AVR	270,669
		270,669
		31.decembar 2019.
		175,429
		175,429

Iskazani rashodi na ovoj bilansnoj poziciji (unaprijed plaćena premija osiguranja) plaćeni su unaprijed u iznosu od 270.669 KM, tj. prije nego što su ispunjeni uslovi da budu priznati na teret odgovarajućeg računa klase 5 Rashodi.

4.8. STRUKTURA KAPITALA

	Opis	u-KM
		31.12.2020.
1	Osnovni kapital	17,287,671
I	Osnovni i ostali kapital	17,287,671
1	Emisiona premija	17,287,671
2	Zakonske rezerve	2,402,250
3	Statutarne rezerve	2,402,250
4	Revalorizacione rezerve	16,006,452
II	Rezerve (1+2+3+4)	18,408,702
1	Neraspoređeni dobitak ranijih godina	19,892,712
2	Neraspoređeni dobitak tekuće godine	85,267
V	Neraspoređeni dobitak (1 do 2)	19,977,979
	KAPITAL (I + II + III - IV + V - VI)	55,674,352
		31.12.2019.
		17,287,671
		17,287,671
		16,300,220
		18,702,470
		19,172,527
		611,676
		19,784,203
		55,774,344

Vrijednost ukupnog kapitala u 2020 godini u odnosu na predhodnu godinu manji je za 99.992 KM i iznosi 55.674.352 KM odnosno za 0,18%



4.9. STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

Opis	u - KM			
	31.decembar 2020.	31.decembar 2019.	31.12. 2020.	31.12. 2019.
1 Akcijski kapital	17,287,671	17,287,671	100%	100%
a) strani kapital				
Ukupan osno. kapital	17,287,671	17,287,671	100%	100%

Deset najvećih akcionara na dan 04.03.2021.

Oznaka emitenta	Naziv vlasnika HoV	% učešće u osnovnom kapitalu	% učešća u akcijama sa pr.glasa	KM
BOKS	"MILEKS" DOO MILIĆI	14.479388	14.479388	2,503,149
BOKS	PRIZMA DOO MILIĆI	12.074987	12.074987	2,087,484
BOKS	RAIFFEISEN BANK D.D. BiH SARAJEVO-Kastodi	11.240681	11.240681	1,943,252
BOKS	DUKIĆ ALEKSANDAR	10.211300	10.211300	1,765,296
BOKS	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS -OMIF BALKAN INVESTMENT FOND	9.949287	9.949287	1,720,000
BOKS	PREF AD BANJA LUKA	8.794747	8.794747	1,520,407
BOKS	DUIF KRISTAL INVEST AD -OMIF FUTURE FUND	8.156281	8.156281	1,410,031
BOKS	FOND ZA RESTITUCIJU RS AD Banja Luka	4.484138	4.484138	775,203
BOKS	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS -OAIF VIB FOND	4.073955	4.073955	704,292
BOKS	DUIF ANAGEMENT SOLUTIONS -OAIF BORS INVEST FOND	0.817374	0.817374	141,305
	Ostali akcionari	15.717856	15.717856	2,717,251
	UKUPNO:	100.0000	100.0000	17,287,671

U poslovnim knjigama sa stanjem na dan 31.12.2020.godine iskazana je ista ukupna vrijednost akcijskog kapitala kao i u predhodnim godinama. Po Aktuelnom izvodu iz sudskega registra (.. 061-0-Reg-20-000456 od 06.10.2020.godine) Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo i Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske iskazan je iznos od 17.287.671 KM.

Vlasnička struktura na dan 04.03.2021.

Udio akcionara	Broj akcionara			%vlasništva od ukupnog kapitala		
	Domaći	Strani	Ukupno	Domaći	Strani	Ukupno
više od 5%	4,316	57	4,373	24.22	0.87	25.09
5%-10%	3	0	3	26.90	0.00	26.90
10%-25%	4	0	4	48.01	0.00	48.01
više od 25%	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Ukupno	4,323	57	4,380	99.13	0.87	100.00

Ukupan broj akcionara koji posjeduju akcije Kompanije na dan 4.03.2021. godine 4.380 akcionara.

4.10. DUGOROČNE OBAVEZE

Opis	31.decembar 2020.	31.decembar 2019.	u-KM
1..Dugoročni krediti u zemlji	11,046,961	4,323,155	
2..Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu u zemlji	4,326,253	4,579,295	
Ukupno	15,373,214	8,902,450	

Sa aspekta strukture važećeg kontnog okvira, dugoročne finansijske obaveze klasifikovane su;
 - obaveze po osnovi iskorišćenih dugoročnih kredita
 - obaveze po osnovu finansijskog lizinga.

Prema MRS 39 obaveze koje se drže do roka dospijeća vrednuju se po amortizovanoj nabavnoj vrijednosti. Iznos na koji je odobren dugoročni kredit, odnosno koji nakon svakog isplaćenog anuiteta preostane za plaćanje smatra se njegovom amortizovanom nabavnom vrijednošću. Obaveze za dugoročne kredite u 2020 godini su veće u odnosu na 2019.g zbog restrukturiranja kratkoročnih kredita u dugoročne. Kako bi se održala tekuća likvidnost, sa gotovo svim bankama su postignuti dogovori o "uvezivanju i prepakivanju" dospjelih obaveza po osnovu kratkoročnih kredita u jedan dugoročni, sa dodatnim grejs periodom. U 2020 g je iskorišten i tromjesečni moratorij na otplatu kredita, u skladu sa odlukom Agencije za bankarstvo, u sklopu pomoći privredi zbog pandemije korona virusa. Rate i kamate se servisiraju redovno u skladu sa ugovorenim otplatnim planovima.

Početkom 2020. godine potpisana je jedan novi ugovor o leasingu sa Sparkasse leasing-om, za nabavku jamskog kamiona. Dospjele rate po ugovoru o leasingu su redovno servisirane, te su smanjene ukupne obaveze po ovom osnovu, takođe uz korištenje olakšica, vezano za tromjesečni moratorijum na otplatu obaveza.

U pregledima su prikazani uslovi po kojima se koriste dugoročni krediti kao i zaključeni ugovori po osnovu lizinga

DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI

Banka	Iznos kredita	Rok dospjeća poslednje rate	Ostatak duga na dan 31.12.2019.	Otplate u 2020.	Novo zaduženje u 2020	Ostatak duga na dan 2020g.	prenos na dio koji dosp.do godinu dana	Ostalo na dugor. obavezama -413
Nova Banka	1,400,000	05.01.2021	679,416	679,416		0		0
Nova Banka	1,000,000	12/1/2022	1,000,000	1,000,000		0		0
Nova Banka	1,500,000	11/1/2022	1,220,517	1,220,517		0		0
Nova Banka	5,150,000	9/1/2025			5,150,000	5,150,000	792,299	4,357,701
Drina osiguranje	700,000	6/1/2020	700,000	700,000		0		0
Drina osiguranje	700,000	5/21/2022			700,000	700,000		700,000
Drina osiguranje	500,000	7/23/2021	500,000			500,000	500,000	0
Drina osiguranje	600,000	1/8/2022			600,000	600,000		600,000
Intesa Sanpaolo banka	1,500,000	15.05.2022	1,218,105	369,260		848,845	504,552	344,293
Komercijalna banka	3,000,000	30.04.2020	436,264	436,264	0	0	0	0
Komercijalna banka	1,200,000	3/1/2023		1,200,000	1,200,000	0	0	0

Komercijalna banka	3,200,000	7/1/2025			3,200,000	3,200,000	612,810	2,587,190
NLB banka	2,300,000	10/18/2021	1,432,065	1,432,065	0	0	0	0
NLB banka	2,000,000	11/30/2020	688,417	688,417	0	0	0	0
NLB banka	2,400,000	6/12/2023			2,400,000	2,400,000	936,662	1,463,338
Naša banka	950,000	9/30/2023		72,918	950,000	877,082	302,643	574,439
Sparkasse bank	1,000,000	11/23/2025			420,000	420,000		420,000
Ukupno	29,100,000		7,874,784	7,798,857	14,620,000	14,695,927	3,648,966	11,046,961

U 2020 godine Kompanija je po osnovu dugoročnih kredita redovno servisiralo obaveze i smanjene su za otplaćene anuitete u iznosu od 7.798.857 KM. Kompanija je u 2020 godini prihvatiло novo zaduženje u iznosu od 14.620.000 KM, od čega Nova Banka 5.150.000 KM, Drina osiguranja 1.300.000 KM, Komercijalna banka 4.400.000 KM, NLB banka 2.400.000 KM, Naša banka 950.000 KM i Sparkasebank 420.000 KM. Od ukupno iskazanog stanja dugoročnih kredita u iznosu od 14.695.927 KM, Kompanija je u skladu sa MRS izvršilo reklassifikaciju u iznos od 3.648.966 KM na obaveze koje dospijevaju do godinu dana, te je na ovoj bilansnoj poziciji ostao iznos od 11.046.961 KM.

Kompanija je u 2020.godini vršila analizu i procjenu svog kreditnog zaduženja, a imajući u vidu proglašenu epodemiju izazvanu korona virusom koja je u značajnoj mjeri usporila privrednu aktivnost, te je donešena odluka da se ide na refinansiranje svojih kreditnih obaveza sa povoljnijim uslovima vraćanja istih, te je na taj način relaksirana tekuća likvidnost na jednoj strani a na drugoj nastavljeno je redovno servisiranje dospjelih obaveza.

R.b r.	Naziv banke	Novo kreditno zaduženje u 2020		Refinansirani krediti			
		Broj ugovora	Iznos zaduženja	dugoročni krediti		kratkoročni krediti	
				Ugovor	ostatak duga	Ugovor	ostatak duga
1	Nova banka	5550000 0496090 10	5,150,000.00	Ug.br.5550000037 735928 od 23.03.2018	561,950.56	Ug.br.5550000 0043244558 od 17.04.19.	500,000.00
				Ug.br.5550000040 552905 od 05.10.2018.	1,088,049.44	Ug.br.555000004 7308373 od 13.02.20.	500,000.00
				Ug.br.5550000046 303647 od 20.11.2019.	1,000,000.00	Ug.br.5550000 0044572391 od 16.07.19	1,000,000.00
						Ug.br.555000004 7948670 od 27.03.20	500,000.00
2	Komercijalna banka	03-344/2020	3,200,000.00	03-33/2020	1,200,000.00	03-002/2020	500,000.00
						03-245/2019	500,000.00
						03-368/2019	500,000.00
						03-479/2019	500,000.00
3	NLB banka	Ug.br.03.0 2-3-744-2/20	2,400,000.00	Ug.br.03.02-02-605-2/17	575,227.08		
				Ug.br.03.02-443-2/18	1,305,369.45		
4	Naša banka	Ug.br.025-1/20	950,000.00			Ug.br.012-70/19	450,000.00
						Ug.br.012-15/20	500,000.00
5	Drina osigura	Ug.br.2/20	600,000.00				
				Ug.br.14/20	700,000.00	Ug.br.17/18	700,000.00
6	Sparkasse banka		420,000.00				

Ukupno	13,420,000.00	6,430,596.53	5,450,000.00
---------------	----------------------	---------------------	---------------------

Bilansna pozicija Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu u zemlji je data analitički u dole navedenom Pregledu.

Pregled zaduženja po osnovu lizinga

Ime davaoca lizinga	Datum davanja lizinga	Valuta	Ukupno neotplaćeni anuiteti u KM 2019	Neot Rat 31.12.2020	Iznos neotplaćenih rata lizinga 31.12.2020	N e o t	Neotplaćeni anuiteti u KM 2020	Prenos na dio koji dosp.do godinu dana	Ostalo na 415
SCANIA CREDIT AB UG.79-06279	5.15.2015	1/6/2020	315,103	1	38,527	1,296	0	39,823	39,823
SCANIA CREDIT AB UG.79-06395	6/1/2016	6/1/2020	27,022	1	3,112	111	0	3,223	3,223
SCANIA CREDIT AB UG.79-06535	4/1/2017	4/15/2022	385,357	21	-287,460	12,995	0	300,455	150,529
SCANIA CREDIT AB UG.79-06536	4/1/2017	5/1/2022	19,785	22	14,956	594	0	15,550	7,472
SCANIA CREDIT AB UG.79-06537	4/1/2017	4/15/2022	19,186	21	14,390	547	0	14,937	7,494
SCANIA CREDIT AB UG.79-06538	4/1/2017	5/1/2022	19,785	22	14,956	594	0	15,550	7,472
SCANIA CREDIT AB UG.79-06539	4/1/2017	4/15/2022	19,186	21	14,390	547	0	14,937	7,494
SCANIA CREDIT AB UG.79-06680	3/15/2018	5/1/2023	582,308	34	470,256	22,535		492,791	157,022
SCANIA CREDIT AB UG.79-06681	3/15/2018	5/1/2023	431,783	34	348,695	16,712		365,407	116,432
SCANIA CREDIT AB UG.79-06791	16.04.2019.	16.04.2024.	413,012	45	342,049	20,863		362,912	87,813
SCANIA CREDIT AB UG.79-06792	16.04.2019.	16.04.2024.	320,809	45	265,666	16,231		281,897	68,206
SCANIA CREDIT AB UG.79-06793	16.04.2019.	16.04.2024.	219,962	45	182,166	11,114		193,280	46,767
SCANIA CREDIT AB UG.16-00379	16.04.2019.	16.04.2024.	103,116	46	85,356	5,258		90,614	21,918
SCANIA CREDIT AB UG.79-06816	16.07.2019.	16.07.2024.	867,760	48	724,408	43,521		767,929	174,696
SCANIA CREDIT AB UG.79-06817	16.10.2019.	16.10.2024.	606,175	51	507,653	32,462		540,115	115,603
SCANIA CREDIT AB UG.79-06831	01.11.2019.	01.11.2024.	615,531	52	522,256	33,654		549,614	115,352
SPARKASSE LEASING UG.05964/19	22.08.2019.	22.09.2024.	164,904	48	129,470	9,396		138,866	34,716
SPARKASSE LEASING UG.05965/19	22.08.2019.	22.09.2024.	164,904	48	129,470	9,396		138,866	34,716
SPARKASSE LEASING UG.05966/19	22.08.2019.	22.09.2024.	164,904	48	129,470	9,396		138,866	34,716
SPARKASSE LEASING UG.05967/19	8/22/2019	22.09.2024.	164,904	48	129,470	9,396		138,866	34,716
SPARKASSE LEASING UG.05968/19	8/22/2019	22.09.2024.	164,904	48	129,470	9,396		138,866	34,716
SPARKASSE LEASING UG.06168/19	23.08.2019.	23.09.2024.	578,357	50	455,808	34,325		490,133	117,632
SPARKASSE LEASING UG.06253/20	2/26/2020	4/2/2025		52	563,234	101,435		664,669	153,385
Ukupno			5,790,398		5,502,691	401,770		5,898,166	1,571,913
									4,326,253



Kompanija je po osnovu ugovora o lizingu na dan 31.12.2020.godine iskazala obaveze u iznosu od 5.898.166 KM-. U 2020.godini zaključen je 1 ugovor u iznosu od 766.927 KM., te je te je kroz jednakе anuitete otplaćeno sa 31.12.2020.g. u iznosu od 102.257 KM (anuitet u iznosu od 12.782,11 KM x 8). Priznate obaveze na ovoj bilansnoj poziciji će se servisirati prema dospjelosti po anuitetnim planovima u narednim godinama. Dospjele obaveze u 2020.godini su uredno servisirane.

4.11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA I DRUGE OBAVEZE

Opis	u-KM	
	31.decembar 2020.g.	31.decembar 2019.g.
1 Primljeni avansi, depoziti i kaucije	251,734	960,356
2 Dobavljači u zemlji	12,390,168	11,833,799
3 Dobavljači u inostranstvu	1,893,702	2,485,561
I Obaveze iz poslovanja - ukuono (1 do 3)	14,535,604	15,279,716
1 Obaveze za neto zarade	859,350	769,845
2 Obaveze za poreze na zarade	84,047	51,364
3 Obaveze za doprinose na zarade	819,551	670,297
4 Obaveze za topli obrok i prevoz	2,867	2,529
5 Obaveze za poreze i doprinose	25,902	12,432
Ukupne obaveze za zarade i naknade zarade	1,791,717	1,506,467
1 Druge obaveze - prema zapo sl.put	33,592	8,063
2 Druge obaveze - Obaveze za dividendu	275,246	297,776
3 PDV	294,295	206,840
4 Obaoa za osta pore dopri.i dru daž. (konc.nak.renta)	185,362	189,029
5 Obaveze za poreze na dobitak	0	0
Ukupno obaveze iz poslovanja i druge obaveze	17,115,816	17,487,891

Iskazane obaveze prema dobavljačima su u fazi usaglašavanja iz razloga što se na dostavljene IOSE nisu oglasili svi dobavljači. Uprava Kompanije je procjenila da su iskazana stanja odnosno obaveze objektivno i tačno iskazane a da se nastavi aktivnost na usaglašavanju putem zapisničkog sravnjenja sa onim dobavljačima sa kojima su značajne transakcije u predhodnom periodu. Iskazane obaveze na poziciji dobavljači manje su u odnosu na prošlu godinu za 0,25%. Testiranjem uzorkovane dokumentacije ukazuje da su provedena adekvatna knjiženja u glavnoj knjizi Kompanije.

Obaveze po osnovu primljenih avansa su uglavnom primljeni avansi po osnovu predugovora o kupoprodaji stanova i garaža koji se nalaze u novosagrađenom stambenom objektu u Milićima. Gradnj stambenog objekta je izvršena sa vlastitom građevinskom operativom.

Obaveze prema ročnosti plaćanja dobavljačima su sledeće:

Starosna struktura obaveza

Starost obaveza u danima	u-KM				
	Bez kašnjenja	do 30 dana	30-60dana	preko 60 dana	preko 90 dana
Obaveze prema dobavljačima - bruto	1,920,682	1,302,158	1,084,315	834,738	9,141,977
Ispravka vrijednosti					0
Obaveze prema dobavljačima - neto	1,920,682	1,302,158	1,084,315	834,738	9,141,977
					14,283,870



Od ukupno iskazanih obaveza prema dobavljačima najveće iskazane obaveze su prema: Mileks d.o.o Milići u iznosu od 6.052.747 KM, Drina osiguranje Milići u iznosu od 1.375.632 KM, Optima grup DOO Banja Luka u iznosu od 1.835.923 KM i BT COMPANY Beograd u iznosu od 652.696 KM, u ukupnim obavezama gore navedene obaveze učestviju u Kompaniji sa 69,43%. Iskazana stanja su usaglašena na dan 31.12.2020.godine

4.12. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE I TEKUĆI DIO DUGOROČNIH FINANSIJSKIH OBAVEZA

	Opis	12/31/2020	12/31/2019	u KM
1	Kratkoročni krediti oba- emitovanim kratkoro. hartij. od vrije.		3,949,103	8,730,849
2	Dio dug.- finan.obav. koji za plać. dos.. u peri. do godinu dana		5,220,879	5,163,193
3	Ostale kratkoročne finansijske obaveze		942,430	
	Kratkoro. finans. obav. - ukupno- (1 do 2)		10,112,412	13,894,042

Revizorskim procedurama utvrđena je struktura iskazane bilanske pozicije i ona je data u tabelama koje slijede. Zaduženja po kreditu i zajmu iskazanim na ovoim bilansnim pozicijama su manja u odnosu na predhodnu godinu za 54,77%.

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita su manje u odnosu na prošlu godinu, dijelom zbog redovne dinamike otplate dospjelih obaveza, a dijelom zbog refinansiranja kratkoročnih kredita, koji su pretvoreni u dugoročne kredite po boljim uslovima. Pandemija izazvana korona virusom je u značajnoj mjeri usporila privrednu aktivnost Kompanije i menadžment je izvršio procjenu da je u okolnostima pandemije od veliko značaja zadržati tekuću likvidnost sa likvidnim sredstvima i nastavak privredne aktivnosti u svim organizacionim cjelinama Kompanije.

Na bilansnoj poziciji Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospjevaju u periodu do godinu dana (aop 147) iskazan je iznos po osnovu kredita u iznosu od 3.648.965 KM i po osnovu lizinga u iznosu od 1.571.914 KM.

Pregled kratkoročnih finansijskih obaveza						u-KM
	Iznos doznačenog kredita	Rok vraćanja	Kamata	Valuta	Stanje duga po kreditu u KM	
Intesa Sanpaolo						
Aneks 224491/20	500,000	20.05.2021	2.80%	KM	500,000	
Aneks 224497/20	500,000	20.05.2021	2.80%	KM	500,000	
Aneks 222717/20	500,000	16.03.2021	2.80%	KM	500,000	
Nova Banka						
Overdraft kredit	1,000,000	23.01.2020	3.30%	KM	999,103	
Sparkasse banka						
Ugovor 803920/2	500,000	03.12.2021	3.00%	KM	500,000	
Ugovor 777926/2	300,000	02.08.2021	3.00%	KM	300,000	
Drina osiguranje						
Ug.22/2020	260,000	29.06.2021	4.00%	KM	260,000	
Ug.36/2020	390,000	21.06.2021	4.00%	KM	390,000	
Ukupno	3,950,000				3,949,103	

Pregled kratkoročnih finansijskih obaveza-dio dugoročnih ob.koje dospjevaju do godinu dana

	Iznos doznačenog kredita	Rok vraćanja	Kamata	Valuta	Stanje duga po kreditu u KM
Nova Banka					
Ugovor 5550000049609019	5,150,000	9/1/2025	4.20%	KM	792,299
Intesa Sanpaolo					
Ugovor 220782/19	1,500,000	15.05.2022	2.80%	KM	504,552
Komercijalna banka					
Ugovor 03-344/2020	3,200,000	7/1/2025	3.40%	KM	612,810
NLB banka					
Ugovor 03.02-3-744-2/20	2,400,000	6/12/2023	3.25%	KM	936,662
Naša banka					
025/1-20	950,000	9/30/2023	5.90%	KM	302,643
Drina osiguranje					
025/1-20	500,000	7/23/2021	6.00%	KM	500,000
Ukupno	13,700,000				3,648,965
				LIZING	1,571,914

Na bilansnoj poziciji Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospjevaju u periodu do godinu dana (aop 147) iskazan je iznos po osnovu kredita u iznosu od 3.648.965 KM i po osnovu lizinga u iznosu od 1.571.914 KM.

Kompanija na osnovu mjesecnog novčanog toka prati dospjele obaveze po kreditima i po zajmu i uredno izmiruje sve dospjele obaveze zahvaljujući pojačanoj privrednoj aktivnosti u prvom kvartalu ove godine sa tendencijom još uspešnije privredne aktivnosti.

4.13. PRIHODI OD PRODAJE I PROMJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA

u KM

O p i s	31.decembar 2020.	31.decembar 2019.
1 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	7,096,558	12,716,605
2 Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	85,583	1,689,836
I Prihodi od prodaje robe - ukupno (1 do 2)	7,182,141	14,406,441
1 Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	27,139,486	38,154,817
2 Prihodi od prodaje učinaka na ino tržištu	3,421,445	4,508,270
II Prihodi od prodaje učinaka - ukupno (1 do 2)	30,560,931	42,663,087
1 Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	151,443	402,441
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	5,303,526	749,206
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	0	1,044,650

Na bilansnim pozicijama prihoda od prodaje robe na domaćem i ino tržištu iskazani prihod je manji za 50,14% u odnosu na prošlu godinu, te prihodi po osnovu prodaje učinaka manji su za 28,77% u odnosu na prošlu godinu kao posljedica proglašenja pandemije izazvane korona virusom.

Kompanija je sa vlastitom mehanizacijom u značajnoj mejri povećala otkrivku rude na Rudniku kao i povećanje ukupne zalihe rude radi smanjene privredne aktivnosti što je potvrdila i stručna komisija u svom Izvještaju od 10.01.2021.godine u sastavu Nebojša Ristanić inžinjer- master geodezije predsjednik i dva člana Sladana Avramović , dipl.inž. geodezije i Milorad Stanišić strukovni inž. geodezije.

Ovim aktivnostima došlo je do povećanja vrijednosti zaliha što je imalo za posledici uvećan prihod po ovom osnovu za 5.303.526 KM.

4.14. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	u KM	
	31.decembar 2020.	31.decembar 2019.
1 Prihodi od donacija i podsticaja	46,460	
2 Prihodi od povraćajaporeskih i drugih dažbina	127,407	111,927
3 Prihodi od zakupa	774,999	260,817
4 Prihodi od namjenskih izvora finansiranja podst.izv.	64,743	851,110
Ukupno ostali poslovni prihodi	967,148	1,270,314

Ostali poslovni prihodi priznaju se u okviru grupe računa 65, na kojoj se iskazuju prihodi po osnovu potraživanja od državnih organa i organizacija na osnovu ostvarenih premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacije i povraćaja porezkih dažbina, prihoda od zakupnina, prihoda od donacija, prihodi iz namjenskih izvora, finansiranja i poslovni prihodi po drugim osnovama.

4.15. FINANSIJSKI PRIHODI

O p i s	31.decembar 2020.	31.decembar 2019.
1 Prihodi od kamata	107	93,455
2 Pozitivne kursne razlike	2,842	14,915
3 Ostali finansijski prihodi	603,919	488,838
Finansijski prihodi - ukupno	606,868	597,208

Finansijski prihodi se priznaju na ovoj bilansnoj poziciji kao direktna posljedica investicionih aktivnosti Kompanije, odnosno aktivnosti koje nisu povezane sa obavljanjem poslovnih aktivnosti zbog kojih je Kompanija i osnovana. Ova bilansna pozicija je iskazana u skladu sa MRS 18, MRS 21 i MRS 31. Priznavanje prihoda je vršeno istovremeno sa uvećanjem imovine ili umanjenja obaveza. Strukturu ostalih finansijskih prihoda čine Prihodi od učešća u dobiti drugih pravnih lica u zemlji u iznosu od 598.431.21 KM (Drina osiguranje ad i ZU Bolnica Boksit) i Prihodi po osnovu kasa skonta odobrenog od dobavljača u iznosu od 5.487,79 KM.

4.16. OSTALI PRIHODI I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA

	u KM	
	31.decembar 2020.	31.decembar 2019.
1 Dobici po osnovu prodaje nemat. ulaganja, nekret.opr. postroj i oprem	265,128	118,026
2 Dobici po osnovu prodaje materijala	1,392	0
3 Dobici po osnovu prodaje akcija		521,600



4 Viškovi izuzimajući viškove zaliha učinaka	22,758	0
5 Prihodi od smanj. obaveza, ukidanje.neisk.dug.rez	572,856	0
Ostali prihodi -ukupno	<u>862,134</u>	<u>639,626</u>
1 Prihodi od uskladivanja vrij. nek. post i opreme		<u>3,959,977</u>

Na ovoj bilansnoj poziciji najveće učešće u "Ostalim prihodima" imaju Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanje dugoročnih neiskorištenih rezervisanja u iznosu od 572.856 KM ili 66,45%.

4.17. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ELEKTRIČNE ENERGIJE

u KM

O p i s	31.decembar 2020.	31.decembar 2019.
1 Troškovi materijala za izradu	8,683,505	10,246,734
2 Troškovi alata i inventara	33,891	93,252
3 Troškovi rezervnih dijelova	955,321	1,386,755
4 Troškovi auto-guma	71,610	90,557
5 Troškovi goriva	2,972,727	5,322,566
6 Troškovi električne energije	585,197	867,898
7 Ostali troškovi		
Ukupni troškovi materijala	<u>13,302,252</u>	<u>18,007,762</u>

Na ovoj bilansnoj poziciji Troškovi materijala, goriva i električne energije u iznosu od 13.302.252 KM su manji u odnosu na predhodnu godinu za 26,13%.

Najveće učešće u ukupnim troškovima materijala ima materijal za izradu sa 65,28%, zatim troškovi goriva sa 22,35%.

Testiranjem uzorkovane dokumentacije utvrdili smo da su knjiženja provedena na odgovarajućom knjigovodstvenim računima glavne knjige.

4.18. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

u-KM

O p i s	31.12.2020	31.12.2019
1 Troškovi bruto zarad	7,675,350	11,194,232
2 Ostali lični rashodi	1,242,187	1,120,719
Ukupno troškovi zaradan, nakn., i ostali lič ras.	<u>8,917,536</u>	<u>12,314,951</u>

Bruto zarade zaposlenih predstavljaju naknadu zaposlenima za rad kojeg obavljaju i kao takve terete troškove poslodavca, odnosno uključuje se u rashode perioda. Izuzetno ne terete troškove poslovanja kada se uključuju u nabavnu vrijednost - cijenu koštanja određene imovinske pozicije u skladu sa odredbama relevantnih MRS/MSFI.

Izvršeno je testiranje obračuna zarada, personalnog dosjeda, prijem i otpuštanje radnika te nisu konstatovane slabosti ovih procesa. Troškovi priznati i iskazani na ovoj bilansnoj poziciji su manji u odnosu na prošlu godinu za 31,43%, zbog smanjene privredne aktivnosti izazvane korona virusom. Manji broj radnika u odnosu na prošlu godinu je 299 po osnovu časova rada u izvještajnom periodu.

4.19. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

O p i s	u KM	
	31.decembar 2020.g.	31.decembar 2019.g.
1 Troškovi transportnih usluga	882,255	3,200,190
2 Troškovi usluga održavanja	3,495	752
3 Troškovi zakupnina	683,529	725,889
4 Troškovi sajmova		
5 Troškovi reklame i propagande		11,588
6 Troškovi ostalih usluga	1,237,556	229,503
Ukupni troškovi proizvodnih usluga	2,806,835	4,167,922

Na ovoj bilansnoj poziciji "Troškovi transportnih usluga" izdaci po osnovu transporta u iznosu od 882.255 KM učestvuju sa 31,43%, troškovi zakupa sa 24,35% dok troškovi ostalih usluga učestvuju sa 44,09%. Troškovi zakupa su iskazani u skladu sa MRS 17, zakupac ove izdatke priznaje kao rashod, ravnomjerno tokom trajanja ugovora.

4.20. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

O p i s	u-KM	
	31.decembar 2020.g.	31.decembar 2019.g.
1 Troškovi amortizacije	6,520,400	5,824,628
2 Troškovi rezervisanja	6,520,400	5,824,628

Obračun amortizacije se vrši po propisanim stopama i uprava Kompanije smatra da je to najbolja moguća procjena i ona odražava stepen iskorišćenosti sredstva u obračunskom periodu. Ovu bilansnu poziciju čine, amortizacija gorađevinskih objekata u iznosu 1.008.152 KM, opreme u iznosu od 3.772.409 KM, matično jato 1.601.013 KM i investicione nekretnine u iznosu od 138.826 KM

4.21. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

O p i s	u-KM	
	31.decembar 2020.g.	31.decembar 2019.g.
1 Ostale neproizvodne usluge	3,309,949	3,536,691
2 Troškovi premije osiguranja	876,550	889,747
3 Troškovi reprezentacije	109,616	82,903
4 Troškovi platnog prometa	148,862	197,502
5 Ostali nematerijalni troškovi	754,699	1,265,863
6 Troškovi stručnog usavršavanja	740	0
	5,200,417	5,972,706



Iznosi iskazani na poziciji „Nematerijalnih troškovi“ su rezultat obavljanja redovnovnih poslovnih aktivnosti a najveće učešće imaju Ostale neproizvodne usluge u iznosu od 3.309.949 KM odnosno 63,65% i troškovi premije osiguranja u iznosu od 876.550 KM odnosno 16,86%.

4.22. POREZI I DOPRINOSI

O p i s	u-KM	
	31.decembar 2020.g.	31.decembar 2019.g.
1 Troškovi poreza	633,256	888,394
2 Troškovi doprinosa	7,863	21,350
Ukupno	641,119	909,744

Na ovoj bilansnoj poziciji iskazani su direktni porezi i slične naknade koje terete troškove Kompanije. Najveće učešće u ukupnim troškovima iskazаниh na poziciji poreza i doprinosa ima naknada za rentu u iznosu od 406.830 KM odnosno 63,46%, Ovu poziciju čine izdaci po osnovu naknada za PPZ, naknade za korištenje voda, naknade za korištenje šuma, naknade za korištenje puteva kod registracije, komunalne i republičke takse.

Obračun koncesione naknade se vrši u skladu sa odredbama Ugovora o koncesiji iz 2005.godine. Obračun se vrši tromjesečno a plaćanje u roku od 15 dana od dana obračuna.

4.23. FINANSIJSKI RASHODI

O p i s	u KM	
	31.decembar 2020.	31.decembar 2019.
1 Rashodi kamata	875,815	716,840
2 Negativne kursne razlike	6,237	34,551
3 Ostali fin.rashodi		1,360
Finansijski rashodi - ukupno	882,052	752,751

Na bilansnoj poziciji finansijskih rahađa najveće učešće imaju kamate po kreditima u iznosu od 528.959 KM, a ostale kamate iznose 346.856 KM. Uprava društva ulaže napor na održavanju optimalne strukture imovine, s jedne i optimalne strukture izvora njenog finansiranja, s druge strane, a to su zapravo krediti i cijena toga su kamate.

4.24. OSTALI RASHODI

O p i s	u KM	
	31.decembar 2020.	31.decembar 2019.
1 Gubici po osnovu prodaje i rash. nematerijalnih ul.	181,543	269,034
2 Manjkovi	86,055	109,017
3 Rashodi po osnovu IV i otpisa potraživanja	16,815	5,536
4 Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala	93,867	198,916
Ukupno ostali rashodi	378,279	582,503

Na ovim bilansnim pozicijama iskazani ostali rashodi klasifikovani su i to:

- Gubici po osnovu prodaje i rashodovanje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i materijala,
- Manjkovi,
- Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja i
- Rashodi po osnovu rashoda zaliha materijala.

Najveće učešće u ostalim rashodima su gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 181.543 KM. i učestvuju sa 47,99% u ukupnim ostalim rashodima.

4.25. POVEZANA LICA

	Dugovni promet 01.01.-31.12.2020.g.	Potražni promet 01.01.-31.12.2020.g.	Saldo u-KM
Povezana lica-kupci			
Mileks d.o.o Milići	3,046,275.00	3,077,078.00	-30,803
Drina osiguranje a.d. Milići	403,468.00	386,274.00	17,194
Farma koka nosilja Milići	0.00	122,810.00	-122,810
Z.U. Specijalna bolnica "Boksit"	128,025.00	290,058.00	-162,033
Gramer d.o.o. Milići	612,489.00	613,393.00	-904
Soligna d.o.o. Milići	913,046.00	443,296.00	469,750
Povezana lica-dobavljač			
Mileks d.o.o Milići	5,653,718.00	6,902,335.00	-1,248,617
Drina osiguranje a.d. Milići	1,417,812.00	1,727,084.00	-309,272
Farma koka nosilja Milići	170,810.00	182,520.00	-11,710
Z.U. Specijalna bolnica "Boksit"	16,235.00	16,235.00	0
Gramer d.o.o. Milići	1,303,931.00	1,197,303.00	106,628
Soligna d.o.o. Milići	82,944.00	80,215.00	2,729

Iskazana stanja na pojedinim knjigovodstvenim računima povezanih lica su rezultat obavljenih transakcija u 2020.godini sa povezanim stranama i ista su usaglašena sa 31.12.2020.godine, što je u skladu sa zahtjevima MRS 24 Objelodanjivanje povezanih strana.

4.26. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Na dan 31.12.2020.g., ukupan iznos potencijalnih obaveza po tužbenim zahtjevima protiv Kompanije iznosi 255.718 KM.

Vrijednost sporova koje Kompanija vodi protiv pravnih i fizičkih lica iznosi 3.242.238 KM. Navedeni iznosi ne uključuju zatezne kamate koje mogu biti utvrđene po okončanju sudskih sporova. Rukovodstvo Kompanije je izvršilo procjenu eventualnih potencijalnih gubitaka koji mogu nastati za Kompaniju po osnovu ovih sudskih sporova, a na osnovu raspoložive dokumentacije na dan sastavljanja ovih finansijskih izvještaja.

Kompanija je polazila od činjenice da su potraživanja po osnovu sudskih sporova u značajnoj mjeri veća od obaveza po osnovu sudskih sporova koji se vode kod suda i procjenili da ne vrše rezervisanje za potencijalne gubitke, pošto su procjene na osnovu relevantnih dokaza da će rješenja po sporovima biti znatno u korist Kompanije. Imajući u vidu da su određeni sporovi koje Kompanija vodi protiv pravnih i fizičkih lica završeni a naplata ide u ratama mjesечно tako da je od ukupno donešenih presuda u iznosu od 33.762 KM naplaćeno 7.002 KM.

Rukovodstvo preduzeća smatra da ishodi navedenih sporova neće imati materijalno značajan uticaj na finansijski položaj i rezultate poslovanja Kompanije u budućnosti, te Kompanija nije izvršila rezervisanja u finansijskim izvještajima za 2020.godinu po osnovu potencijalnog gubitka koji može proistekti iz sudskog spora.

4.27. PORESKI RIZICI

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vijeme za razliku od razvijenih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često ne jasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Kompanije mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Kompaniji može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obavze je 5 godina, pri čemu pravo na utvrđivanje i naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastarjeva. To praktično znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onoga u zemljama sa razvijenim poreskim sistemom.

Pored navedenog Kompanija ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Rukovodstvo Kompanije smatra da posjeduje dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva. Rukovodstvo smatra da eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajnih posljedica po finansijske izvještaje Društva.

4.28. DEVIZNI KURSEVI

Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međunarodnom tržištu deviza, primjenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u Konvertibilne marke, za pojedine glavne valute bili su sledeći:

Redni broj	Valuta	Konvertibilnih maraka	
		31.decembar 2020	31.decembar 2019
1	EUR	1,955830	1,9558
2	RSD	0,016634	0,0166
3	USD	1,638323	1,7480
4	SHF	1,767423	1,7991

Kompanija »Boksit« a.d. Milići

